



## RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA II i III PREDAVANJE

Prof. dr Ana Lalević-Filipović

### Računovodstvo troškova

- ▶ Mellerovich: “Računovodstvo troškova je **obuhvatanje i obračunavanje** pogonskih troškova i učinaka. Njegovo područje otpočinje ondje gdje otpočinje proizvodni proces, ulaganje dobara u proizvodnju, a završava se tamo gdje su učinci pripremljeni za prodaju”.
- ▶ Ono obuhvata:
- 1. **Obračun proizvodnje:**
  - a) Obračun troškova po vrstama
  - b) Obračun troškova po mjestima
  - c) Obračun troškova po nosiocima
- 2. **Kalkulaciju**
- 3. **Kratkoročni obračun uspjeha**
- 4. **Obračun planskih troškova**
- 5. **Pogonsko upoređivanje**
- 6. **Statistiku troškova**
- 7. **Analiza troškova**



## Istorijski razvoj RT i veza sa UR i FR

- **-istorijski razvoj:**

- U pojedinim djelovima računovodstva su se razvijali poslovi u vezi sa troškovima...
- Ukoliko su poslovi u vezi troškova postajali obimniji, to je racinalnije bilo te poslove izdvojiti u posebne službe..
- **IZDVOJENI DJELOVI, ZAJEDNO SA ROTU SAČINJAVA SU RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA!**
- **Računovodstvo troškova pruža informacije i UR i FR!**



## Karaktersitike...

- ▶ **regulisano internim aktima poduzeća**
- **namijenjeno internim korisnicima**
- **Menadžment utvrđuje sadržaj izvještaja u svrhu:**
  - a) **kontrole troškova i prihoda**
  - b) **kontrole profitabilnosti proizvoda, programa, segmenta i sl.**

Tek ako računovodstvo sadrži i komponentu računovodstva troškova, ono može postati važan instrument uspješnijeg upravljanja i poslovanja poduzećem.

Za pojedinu djelatnost (za pojedini tok proizvodnje) najspecifičnije je područje troškova proizvoda, usluga i drugih novčanih troškova

## DEFINICIJA(E) RAČUNOVODSTVA TROŠKOVA

### Tradicionalna definicija

“T.R. identificuje definiše, mjeri, izvještava i analizira različite elemente indirektnih i direktnih troškova povezanih s proizvodnjom i prodajom proizvoda ili usluga”

### Savremena definicija

Osim toga “T.R. mjeri kvalitet proizvoda, produktivnost, proizvodne inovacije, moral i zadovoljstvo zaposlenih, te uključuje mjerjenje performansi, ocjenu investicija, računanje troškova proizvoda i vrednovanje zaliha”



- ▶ **Računovodstvo troškova primjenjuje različite sisteme obračuna troškova**
  - **Sistem obračuna po stvarnim troškovima,**
  - **Sistem obračuna po standardnim troškovima**
  - **Sistem obračuna po varijabilnim troškovima (Direct Costing)**

Savremeni obračuni troškova omogućuju pružanje informacija o troškovima relevantnim za poslovno odlučivanje, čime se određuje osnova za ocjenu odgovornosti menadžera za troškove i prihode povezane za poslovne odluke.



## PITANJE?

Da li je računovodstvo troškova  
isto što i obračun troškova i  
učinaka?



## OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA

### POGONSKO KNJIGOVODSTVO

- Obuhvata, tj. proučava sve poslovne promjene koje nastaju u proizvodnji...
- Obračun prizvodnje, interni obračun...
- **zadatak** "...sve podatke o nastalim troškovima poslovanja prikupi, te da ih (zavisno od toga šta se od njega traži), na odgovarajući način proknjiži, odnosno obradi".

Sadržina pogonskog knjigovodstva odgovor na pitanja:  
 1. Šta se troši – finansijsko knjigovodstvo klasa 5  
 2. Gde i  
 3. U vezi sa čim se troši

**Obračun troškova i učinaka**

### KALKULACIJA

- Postupak koji se obavlja vanknjigovodstveno i predstavlja utvrđivanje ili obračun troškova jednog proizvoda/usluge!
- Postupak računanja cijene koštanja učinaka!

**Tj.računi klase 9**

- **Predmet:**  
**troškovi/učinci**

## Generalni zaključak...

### ○ CIMA:

- ▶ *Obračun troškova obuhvata prikupljanje informacija o troškovima i njihovo povezivanje sa nosiocima troškova...*
- “*Prikupljanje informacija o troškovima i njihovoj vezi sa nosiocima troškova, utvrđivanje budžeta, standardnih troškova i stvarnih troškova poslovanja, procesa, aktivnosti ili proizvoda; i kao analizu odstupanja , profitabilnosti ili društvene opravdanosti korišćenja fondova”*




**Pitanje:** Da li je i ako jeste ZAŠTO korisno obračunavanje troškova i učinaka za menadžere?

### ▶ DA!

- ▶ **Planiranje**-u predviđanju budućih poslovnih transakcija...
- ▶ **Procjenjivanje alternativa i odlučivanje**-informacije koje pruža služe kao dobra osnova za poređenje..., za mnoge odluke;
- ▶ **Praćenje rezultata**-da bi se efikasno nadgledali ishodi, potrebne su informacije o tome koliko su očekivani i stvarni troškovi...



## Zaključak!



### Ustrojstvo obračuna troškova i učinaka

- Ustrojstvo obračuna troškova i učinaka predstavlja složen proces i zavisi od sledećih faktora:

- a) Organizaciona struktura preduzeća*
- b) Faktori procesa rada*
- c) Zadatak i smisao obračuna troškova*
- d) Zakonski propisi*
- e) Prilagodljivost sistema obračuna troškova*



- Mora se voditi računa o EKONOMIČNOSTI
- Zbog čega?


## PITANJA?

- ▶ GDJE NASTAJU TROŠKOVI?
- ▶ GDJE SE STVARAJU UČINCI?

- REALIZACIJA ZADATAKA PREDUZEĆA PREPOSTAVLJA ISPUNJENJE ODREĐENIH ORGANIZACIONIH PREPOSTAVKI!
- BITNO JE FORMIRANJE ODREĐENIH ORGANIZACIONIH DJELOVA SA JASNO DEFINISANIM ZADACIMA I RAZGRANIČENIM ODGOVORNOSTIMA!

### Organizacioni dijelovi preduzeća


- Sva proizvodna preduzeća (sa aspekta prirode poslova) imaju:
  - a) **Proizvodnu delatnost**
  - b) **Neproizvodnu delatnost**
- Ova podjela uslovljava razvrstavanje troškova za potrebe kalkulacije na:
  1. Troškove proizvodnje u širem smislu
  2. Troškove opštег upravljanja i prodaje
  3. Troškovi preduzeća kao cjeline



© Duncan Williamson April 2004

## Proizvodna djelatnost preduzeća

- Proizvodna djelatnost preduzeća (sa aspekta zadatka koje obavljaju) se može podeliti na:
  - **Osnovnu delatnost**
    - Proizvodnja automobila...
  - **Sporednu delatnost**
    - Proizvodnja elektroinstalacija za automobile;
  - **Pomoćnu delatnost;**
    - Vozni park -kamioni za prevoz automobila do dilera i sl, radionica za opravku...



### U šta spadaju Troškovi istraživanja i razvoja?




## Neproizvodna djelatnost preduzeća

- Uže celine su:
  - **Nabavka - ?**
  - **Uprava - ?**
  - **Prodaja - ?**




## Šema proizvodnog preduzeća "XX" d.o.o."



Polazeći od date organizacione šeme, navedite koje Rj imaju karakter:

1. Osnovne djelatnosti;
2. Dopunske djelatnosti;
3. Pomoćne djelatnosti?

## Šema proizvodnog preduzeća "XX" d.o.o." rješenje....



Proizvodni sektor: Osnovna i pomoćna delatnost  
(ne javlja se dopunska djelatnost)

Komercijalni sektor: 3 djelatnosti:

1. Nabavka
2. Prodaja
3. Pomoćna djelatnost (transport)

**Troškovi se ne vezuje za djelatnosti već za mesta troškova (najuže organizacione djelove preduzeća)**

Možemo reći da podjela preduzeća na djelatnosti predstavlja početni korak u podjeli preduzeća na mesta troškova

Za shvatanje pojma mesta troškova neophodno je prvo objasniti pojmove učinaka i nosioce troškova



## Značajni pojmovi u računovodstvu troškova

- ▶ Troškovi
- ▶ Nosioci troškova
- ▶ Mesta troškova



## Troškovi

---

- ▶ novčani izraz trošenja dobara i usluga u vezi stvaranja određenih učinaka
- ▶ najznačajniji element računovodstva troškova
- ▶ različite su podjele troškova sa kojima ćemo se susretati (direktni i indirektni, fiksni i varijabilni, primarni i sekundarni)
- ▶ troškovi ne nastaju sami za sebe, oni su uvek povezani sa određenim učincima, odnosno nosiocima troškova



## Nosioci troškova


---

- ▶ To su sve rezultati aktivnosti za koje je bitno da poznajemo ili utvrdimo troškove:
  - ▶ Usluge
  - ▶ Proizvodi
  - ▶ Značajni kupci ili grupe kupaca



## Nosioci troškova u obrazovanju

- ▶ Troškovi edukacije studenata su bitni u djelatnosti obrazovanja
- ▶ Oni se mogu sagledavati prema nosiocima troškova kao što su:
  - ▶ Studenti,
  - ▶ Moduli,
  - ▶ Godina studiranja i slično.



## Mesta troškova

- ▶ Problem – kako što tačnije vezati troškove za nosioce troškova?
- ▶ Rešenje- ako znamo odgovor na pitanje gde nastaju troškovi, mi smo zapravo definisali mesta troškova
- ▶ Gde nastaju troškovi?
  - ▶ u proizvodnji (proizvodna mjesta troškova- osnovna, sporedna, pomoćna delatnost, nabavka, tehnička uprava)
  - ▶ van proizvodnje (neproizvodna mjesta troškova –prodaja, opšta uprava i administracija, istraživanje i razvoj)

